

# THULAGANYO YA GO RUTA E E TLHABOLOTSENG 2021- 2023 MOPHATO 5 PUO YA TLALELETSO YA NTLHA

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
DIBEKE 1-2	<p><b>Go reetsa le go tlotla gape kgankhutshwe</b> (tlhophha go tswa mo ditlangweng tsa ga jaana/ dikgang tsa setso/maitemogalo a gago a botshelo/dikgang tsa nnete tsa botshelo/ Setlangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reetsa kgang</li> <li>• Go tlotla ditiragalo ka tatelano e e nepagetseng o dirisa pakafetileng</li> <li>• A neela maina a baanelwa ka nepagalo</li> </ul>	<p><b>Go reetsa kgankhutshwe</b> Setlangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, dirisa medumo le metlhala ya tiriso</li> <li>• Buisanang ka tlotlofoko e ntshwa go tswa mo setlangweng</li> <li>• Tlhagisa maikutlo le dikakanyo</li> <li>• Buisanang ka mabaka le ditlamorago sa kgang</li> <li>• Dirisa thanodi go tlhabolola/godisa tlotlofoko</li> </ul> <p><b>O dira tirwana ya tekatlhaloganyo mo setlangweng sa (puiso kgotsa se se kwadilweng)</b></p> <p><b>Go ikatisetsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• buisetsa godimo ka kapodiso e e nepagetseng, ka thelelo leka go supa maikutlo</li> </ul>	<p><b>Go kwala maipobolo ka ga ditiragalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophha diteng tse di maleba le setlhogo</li> <li>• Tlhophha go tswa mo maitemogelong</li> <li>• Tlhomama mo setlhogong</li> <li>• Letlhomeso lele dirisiwang ke barutwana ba ba bokoa</li> <li>• Dirisa puo ka nepagalo ga mmogo le mopeleto le matshwao a puiso</li> <li>• Dirisa thanodi o totile setlhogo</li> </ul> <p><b>O itirela/dirisa thanodi ka nosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa dialefabete go go supa tatelano ya ditsebe</li> <li>• Kwala mafoko a maswa a le matlhano le bokao jwa ona (dirisa mafoko a mo dipolelong ogo supa bokao jwa ona)</li> <li>• Kgotsa akaretsa mafoko a mo thanoding e o e tlhodileng kwa mophatong wa 4</li> </ul>	<p><b>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso</b> Dirisa thanodi go supa bokao jwa mafoko le mopeleto. Tiriso ya medumotshwano go kapodisa mafoko, sekao Go bopa mafoko a a tshwanang go ya ka go tshwana le ka tumiso e e tshwanang. Go ikaega ka go itse mafoko ka go a bona le ka tirisophetelela ga ona.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo.</b> Go dirisa mafoko mo bontsing Sekao (buka-dibuka) Go boeletsa maemeditho jaaka (nna, wena, rona, bona.)</p> <p>Go simolola go dirisa marui jaaka (ya me, ya gago, ya rona, ya bona)</p> <p>Go dirisa madiri mo tirisong e e tlwaelegileng le e sa tlwaelegang jaaka (Tsamaya, tsamaile, siana, siane)</p> <p>Go agelela le go tlhaloganyana tiriso ya Pakafetileng</p>
Tekanyetso ya motheo le ipaakanyo e e tla diriwang mo matsatsing a le 3 a ntlha a kgweditharo mo bekeng 1 mo matsatsing 1-3. Tshedimosetso e tla rekotiwa le go swetsa bokgoni jwa barutwana le go itse gore mekhino e e leng teng e tla thibiwa jang. Tshedimosetso e go tla ikaegwa ka yona fa go ipaakanyediwa dithuto tse di tla latelang.				

**MOPHATO 5  
KGWEDITHARO 1**

DIKGONO				
<p><b>DIBEKE</b> 3–4</p>	<p><b>Go tsaya karolo mo dipuisanong tsa phaposi ka go dira maipobolo ka dintlha tebang le setlhogo se se tlwaelegileng sa ka metlha.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tshwaela ka ga tiragalo ya sešweng</li> <li>• Go neela ditiragalo ka tatelano e e nepagetseng.</li> <li>• Go botsa le go araba dipotso tse di bonolo ka ga setlhogo.</li> <li>• Neela barutwana ba bangwe sebaka sa go bua.</li> <li>• Go ba reetsa le go rotloetsa maiteko a bona go bua ka puo ya bona ya tlaleletso.</li> </ul> <p><b>Ikatisa mo go reetseng le go bua. (tlhophha e le nngwe e o tla ikatisang ka yona letsatsi le letsatsi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diragatsa leboko le le khutshwane/morumo</li> <li>• Dira motshameko o o bonolo wa puo.</li> <li>• Go neela le go latela ditaello.</li> <li>• Bega dikgang tsa gago.</li> </ul>	<p><b>Go buisa setlhangwaponno sa tshedimosetso</b> (sekao ditshwantsho, dithalo, dimmepe). Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso: ponelopele ya setlhogo, di kaditlhogo le ditshwantsho</li> <li>• Buisana ka kakanyokgolo le dintlha tse di totobetseng/kgethegileng</li> <li>• Neela bokao jwwa mafoko a maswa/ a a sa tlwaelegang.</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa puiso, sekao, ponelopele le tiriso ya metlhala ya setlhangwa le tiriso Araba dipotso ka ga setlhangwa</li> </ul> <p>Buisa setlhangwa sa tshaeletsano jaaka, Taletso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa molaetsamogolo</li> <li>• Tlhalosa diponagalo tsa setlhangwa</li> <li>• Tlhalosa maikaelelo a setlhangwa</li> <li>• Dirisa thanodi go bona bokao jwa mafoko a mašwa</li> </ul> <p><b>Ikatisa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisetsa godimo ka kapodiso e e nepagetseng , ka thelelo le ka go supa bokao le maikutlo</li> </ul>	<p><b>Kwala maipobolo a ikaegileng ka mabaka a popota</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophha diteng tse di maleba.</li> <li>• Ditiragalo di latelane ka tolamo.</li> <li>• Dirisa tlotlofoko e e maleba.</li> <li>• Baakanya mopeleto o dirisa thanodi le go boeletsa</li> <li>• Thala/tlatsa le go neela ditlhangwaponno maina sekao: ditšhate/ditafole/ditaekeramo. Tlhophha tshedimosetso e e botlhokwa.</li> </ul> <p>Kwala molaetsakhutshwe(sms) maranyane(email) go amogela kgotsa go se amogele taletso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophha diteng tse di maleba</li> <li>• Rulaganya tshedimosetso sentle</li> <li>• Dirisa thulaganyo e e nepagetseng sekao: ditumediso, letlha jalo le jalo</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding e o itiretseng yona</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa mafoko mo dipolelong go supa bokao jwa ona.</li> </ul>	<p><b>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso</b></p> <p>Go peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo o dirisa thanodi e o itlhametseng. Boeletsa ditlhakagolo, khutlo, phegelwana, khutlokhutlo, khutlopedi.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Dirisa lekpanyi (le) go supa tlaleletso, le tatelano (morago ga fao, pele ga fao)</p> <p>Go agelela mo godimo ga sekao “e ka” go supa kgonagalo le go kopa tetla.</p> <p>Go dirisa “ tshwanetse” go supa tlhokego</p> <p>Go dirisa matlhalosi a nako jaaka: (ka moso/maabane) kgotsa go supa tatelano (kgapetsakgapetsa)</p> <p>Dirisa “go tla” go supa kgonagalo. Sekao: Go tla nna le pula ya matlakadibe.</p> <p><b>Tiriso ya tlotlofoko mo seemong/tirisonng</b></p> <p>Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo</p>

**TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO**

- Read Aloud (20 marks) Puisetsogodimo (20 maduo)

Simolola ka tiro e mo kgweditharong 1 mme e felelediwe mo kgweditharong 2 mo maduo a tla bong a rekotiwa.

**MOPHATO 5  
KGWEDITHARO 1**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE 5–6</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogela kgang</b> Go reetsa le go tlotla dikgang gape (tlhopha go tswa mo dikgannyeng tsa sešweng tsa boitlhamedi/ tsa setso/ maitemogelo ka nosi/ maitlhommo/ tsa botshelo jwa nnete) Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopha go tlhalosa baanelwa mo kgannyeng ka go bua.</li> <li>O dirisa tlhaloso ka puo go tlhalosa baanelwa mo kgannyeng</li> <li>Tlhagisa maikutlo le dikakanyo ka ga kgang.</li> <li>Araba dipotso ka puo mabapi le kgang.</li> </ul> <p><b>Ikatisa mo go reetseng le go bua. (tlhopha e le nngwe e o tla ikatisang ka yona letsatsi le letsatsi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diragatsa leboko le le khutshwane/morumo</li> <li>Dira motshameko o o bonolo wa puo.</li> <li>Go neela le go latela ditaello.</li> <li>Bega dikgang tsa gago</li> </ul>	<p><b>Buisa kgang</b> Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, dirisa medumo le metlhala ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> <li>Araba dipotso ka ga kgang</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Ikatisa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisetsa godimo ka kapodiso e e nepagetseng thelelo, le maikutlo</li> </ul> <p><b>Tebelelo morago mo setlhangweng se se ipuseditsweng ka nosi kgotsa sebedi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amogana dikakanyo ka ga setlhangwa</li> <li>Bapisa setlhangwa le botshelo jwa gago .</li> <li>Supa maikutlo a a tsalwang ke go bo o buisitse setlhangwa .</li> </ul>	<p><b>Kwala kgang o dirisa letlhomeso/foreimi(kanelo/tlhaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala bonnye ditemana di le nne (4)</li> <li>Kwala polelo ya ntlha e e leng pulamadibogo.</li> <li>O kwala ka ga ditiragalo ka tlhomamo le bokao jo bo utlwalang.</li> <li>Dirisa makopanyi (le, mme)</li> <li>Dirisa matlhalosi jaakaa papiso le phetelelo</li> <li>Kwala bokhutlho jo bo maleba</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanodi e o e itlhametseng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala dipolelo tse mo go tsona o supang bokao jwa mafoko ao.</li> </ul>	<p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> O peleta mafoko a atlwaegileng ka nepagalo. O dirisa sentle matshwao a puiso: la makalo, la potso, ditsejwana.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b> O tlhaloganya le go dirisa maina a tlhagelelang mo bontsing fela jaaka: metsi. O dirisa bongtona le bongnamagadi jwa maina mangwe jaaka(poo/tshegadi) O dirisa mefuta e e farologaneng ya matlhalosi a a akaretsang gore selo se dirilwe ka eng. Sekao: ya tshipi, ya bojang. Go agelela mo go tlhaloganyeng le tiriso ya matlhalosi a papiso Dirisa dipotso jaaka: mang, eng, leng, efe, goreng, jang? O tlhaloganya le le go dirisa modirisopego. Ditlhakagolo mo maineng, ditlhago le ditlhakagolo tsa maina a batho.</p> <p><b>Tiriso ya tlotlofoko mo seemong</b> Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo</p>

**Tiro e e tlhomameng: TIRO 2: Go kwala tlhamo: (20 maduo)**

- Tlhamo ya kanelo
- Tlhamo ya tlhaloso

**MOPHATO 5  
KGWEDITHARO 1**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE 7-8</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogela leboko</b> Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka kgangkgolo/nthakgolo / thitokgang</li> <li>Bapisa leboko le maitemogelo a gago a botshelo</li> <li>Supa/ tthaola morumo le moribo/ morethetho le go tshwaela jaaka di na le thotlheletso mo bareetsing</li> </ul>	<p><b>Go buisa leboko</b> Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekaseka setlhogo le dintlhakgolo mo lebokong. Supa/tthaola morumo.</li> <li>Sekaseka mafoko a a simololang ka modumo o o tshwanang.</li> <li>Sekaseka mafoko a a etsisang modumo wa mafoko ao.</li> <li>Bapisa: 'o opela jaaka nonyane'. 'Ke naledi'</li> </ul>	<p><b>Go kwala lebokole le bonolole la mela e e rumang/rumisanang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Boeletsa sebopego seo go tlhola moutlwalo wa morumo</li> <li>Dirisa mafoko a a etsisang modumo wa ona.</li> <li>Simolola mela ka mafoko a a modumo o o tshwanang.</li> </ul> <p><b>Kwala ka ga poko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tthalosa se leboko le leng ka ga sona.</li> <li>Tthalosa maikutlo a leboko.</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le maikutlo ao a a tlisang mo thanoding ya gago e o e itlhametseng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala dipolelo tse mo go tsona o supang bokao jwa mafoko ao.</li> </ul>	<p><b>Mopeleto</b> O peleta ka nepagalo mafoko a a tlwaelegileng o dirisa thanodi e o e itlhametseng.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le le dipolelo.</b> Go supa thuo ka maina. Sekao: Leitlho la ga Tebogo</p> <p>Go simolola go dirisa madiri ka seemo se se sa tlwaelegang. Sekao: Siana, siane</p> <p><b>Tlotlofoko mo seemong/bokaong</b> Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo</p>

**Tlhatlhobo e e tlhomameng: Tiro 3: Tsibogelo ya ditlhangwa (40 maduo)**

- setlhangwa (15 maduo)
- setlhangwaponono (10 maduo)
- Dipopegopuo le melawana ya tiriso (15 maduo)

Ditiro tse ga di a tshwanela go kwadiwa ka nako e le nngwe.

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
DIBEKE 9-10	<p><b>Go reetsa le go tthalosa tiragatso e e bonolo</b> sekao: go dira kgotsa go tlhama sengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dirisa makopanyi jaaka : santlha, sa bobedi, ga latela, kwa bokhutlhong... Jalo le jalo.</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa ditaelo/tatelano.</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukagkakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, dirisa medumo le metlhala ya tiriso</li> <li>Senola dintlhakgolo tsa sethangwa</li> <li>Senola tatelano ya ditiragalo</li> <li>Buisanang ka mabaka le ditlamorago sa kgang</li> </ul> <p><b>Go dira tirwana ya tekathaloganyo mo sethangweng (sa puo kgotsa go kwalwa)</b></p>	<p><b>Go kwala ditaelo o dirisa letlhomeso/foreimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O dirisa dintlha tse di totobetseng/tsepameng</li> <li>Dirisa tatelano e e siameng o dirisa makopanyijaaka santlha, ga latela jalo le jalo</li> <li>O dirisa pakajaanong</li> <li>O dirisa sebopego se se nepagetseng</li> <li></li> </ul>	<p><b>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso</b></p> <p>Dirisa thanodi go totobatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Simolola go dirisa matlhaodijaaka nngwe, pedi jj le santlha, sa bobedi sa bofelo.....</p>
<b>DITIRWANA TSE DI SA TLHOMAMANG</b>				
	<p>Ditiro tsa go reetsas le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di fapaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>Ditirwana tsa go reetsa le go bua tsse di mabapi le COVID-19</li> </ul>	<p>Ditiro tsa go buisa le go lebelala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisa</li> <li>Ditirwana tsa go buisetsa godimo</li> <li>Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>Ditirwana tsa ditlhagwa tse di ikaegileng ka mefuta e le meraro e e tlhaotsweng mo kgweditharong</li> </ul>	<p>Ditiro tsa go kwala le go tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala</li> <li>Go bopa ditemana</li> <li>Ditlhagwa tsa tlhaeletsano</li> <li>Thamo</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tse di fapaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso.</li> </ul>
<b>MOPHATO 5 TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG : KGWEDITHARO 1</b>				
	<p><b>TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (20 maduo)</li> </ul> <p>Simolola tiro e mo kgweditharong 1 mme e felediwe mo kgweditharong 2 mo maduo a tla bong a rekotiwa.</p>	<p><b>TIRO 2: GO KWALA: Tihamo: (20 maduo)</b></p> <p>Tihamo ya kanelo</p> <p>Tihamo ya tthaloso</p> <p>Tihamo e nne le ditemana di le 3 e bile e kwadisiwe mo tsamaong ya kgweditharo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<p><b>TIRO 3: TSIBOGELO GO SETLHANGWA (40 Maduo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sethangwa (15 maduo)</li> <li>sethangwapono (10 maduo)</li> <li>Dipopegopuo le melawana ya tiriso (15 maduo)</li> </ul>	

**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 2**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE</b> 1 – 2</p>	<p><b>Go reetsa kgang le go tsaya karolo mo dipuisanong ka ga setlhogo se se ka ga ntlha e e amang setšhaba</b></p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Araba dipotso</li> <li>• Araba dipotso ka ga se se tileng santlha, sa bobedi, sa boraro jalo le jalo</li> <li>• Araba dipotso tse di masisi jaaka 'goreng bas a....? O ne o ka dirang....?'</li> <li>• Neela maikutlo le dikakanyo. sekao: Goreng go ne go sa....?'</li> <li>• Botsa dipotso</li> <li>• Supa tlotlo go barutwana ba bangwe ka go ba reetsa.</li> </ul> <p><b>Ikatisa go reetsa le go bua. (tlhopho e le nngwe g ikatisa letsatsi le letsatsi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa morumo</li> <li>• Dira motshameko ka puo</li> <li>• Go neela le go latela dikaelo/ditaelo.</li> <li>• Tlotla dikgang tsa gago</li> <li>• Tlotla maitemogelo a gago</li> </ul>	<p><b>Buisa kgang</b></p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, dirisa medumo le metlhala ya tiriso</li> <li>• Sekaseka tlotlofoko e ntšhwa</li> <li>• Senola dintlhakgolo tsa setlhangwa</li> <li>• Senola tatelano ya ditiragalo, maitshetlego le baanelwa</li> <li>• Tlhama dipotso ka ga setlhangwa</li> <li>• Dirisa thanodi</li> </ul> <p><b>Tirwana ya tekatlhaloganyo ka ga setlhangwa</b></p> <p><b>Buisa buka e e bonolo/thadiso ya kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senola dintlhakgolo jaaaka setlhogo, baanelwa, tshobokanyo.</li> <li>• Neela maikutlo ka ga thadiso</li> </ul> <p><b>Tebelelo morago mo setlhangweng se se ipuseditsweng ka nosi kgotsa sebedi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhama bukana ya tiro ya molomo o dirisa letlhomeso le le maleba.</li> </ul>	<p><b>Go kwala bukana e e bonolo/thadiso ya buka o dirisa letlhomeso/foreimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopho diteng tse di maleba.</li> <li>• Dirisa letlhomeso sentle.</li> <li>• Akaretsa setlhogo, baanelwa, maitshetlego le tshobokanyo ya kgang.</li> <li>• Neelana ka maikutlo a gago ka ga setlhangwa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanodi e o e itlhametseng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala dipolelo tse mo go tsona o supang bokao jwa mafoko ao.</li> </ul>	<p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko. Dirisa tatelano ya dialefabete le ditlhaka tsa ntlha tsa mafoko go bona mafoko ao mo Thanoding.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Dirisa maina a a nang le bontsi fela, sk. Dikere le marukhu. Simolola go tlhaloganyana gore ga</p> <p><b>Godira ka mafoko le dipoleloeng</b></p> <p>Simolola go tlhaloganyana gore ga go na tiro kwa ntle ga leina le le e emelang, (sk. Ke rata tlhapi).</p> <p>Simolola go dirisa matlhaodi morago ga leina (sk. Ntswa e nnye)</p> <p>Tlhama mokgwa wa tiriso ya dipotso, sk mang, leng, ofe, goring, jang.</p> <p>Dirisa makopanyi go bontsha koketso, sk 'le', le fa go le jalo.</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong/seemong.</b></p> <p>Mafoko a a bonweng ka nako ya puiso ka nosi kgotsa e e kopanetsweng.</p>

**TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO**

- Pusetso godimo (20 maduo)

Tiro e ke tswetso go tswa go kgweditharo 1. E tla felelediwa le go rekotiwa mo kweditharong 2



**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 2**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE</b> 3 – 4</p>	<p><b>Go reetsa setlhangwa sa tshedimosetso jaaka:</b> go tlhalosa dilo jaaka diphologolo dijalo le mafelo ka go bua, Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <p>Go rulaganya/aroganyana dilo go ya ka seemo kgotsa bokgoni jwa tsona</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rulaganya dilo go ya ka ditlhophha.</li> <li>Go tlhalosa go amana ga dilo.</li> <li>Go tlatsa tafole/sethalo o dirisa ditlhogo tse di farologaneng</li> </ul> <p><b>Ikatisa go reetsa le go bua.</b> (tlhophha e le nngwe go ikatisa letsatsi le letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa morumo</li> <li>Tshameka ka puo</li> <li>Go neela le go latela dikaelo/ditaelo.</li> <li>Tlotla dikgang tsa gago</li> <li>Tlotla maitemogelo a gago</li> </ul>	<p><b>Buisa setlhangwa sa tshedimosetso se se nang le ditshwantsho.</b> sekao: ditshate, ditaekeramo, mmepe wa dikakanyo, dimmepe, ditshwantsho, dikerafo</p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao go okola.</li> <li>Araba dipotso ka ga setlhangwa le ditshwantsho.</li> </ul> <p><b>Go dira tirwana ya tekatlhaloganyo mo setlhangweng (sa puo kgotsa go kwalwa)</b></p> <p><b>Tebelelo morago mo setlhangweng se se ipuseditsweng ka nosi kgotsa sebedi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotla gape kgang e e buisitsweng</li> </ul>	<p><b>Go tlhalosa ka boripana dilo jaaka diphologolo, dijalo le mafelo o dirisa foreimi/letlhomeso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O dirisa foreimi ka nepagalo.</li> <li>O akaretsa dintlha tse di tlhomameng.</li> <li>O dirisa thanodi</li> <li>O dirisa tlotlofoko e e maleba</li> <li>Tiriso ya matshwao a puiso e nepagetse.</li> </ul> <p><b>Sosobanya setlhangwa sa tshedimosetso o dirisa mmepe wa dikakanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa dintlha di ka nna tharo tsa botlhokwa.</li> <li>O dirisa mafoko a botlhokwa a a kaelang.</li> <li>Thala/tlatsa ditshwantso ka maina a tsona sekao ditshate, ditafole, ditaekeramo, dimmepe tsa dikakanyo, dimmepe, ditshwantsho.</li> <li>O akaretsa dintlha tse di rileng.</li> <li>O dirisa tlotlofoko e e maleba.</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanodi e o e itlhametseng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala dipolelo tse mo go tsona o supang bokao jwamafokoao.</li> </ul>	<p><b>Mopeleto</b></p> <p>Peleta mafoko a atlwaelegileng o dirisa thanodi e o e itlhametseng.</p> <p>Dirisa tatelano ya dialefabete le ditlhaka tsa ntlha tsa mafoko go bona mafoko ao mo thanoding.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Go aga tiriso ya mafoko a anang le ditlhakakgolo</p> <p>Go aga go tlhaloganyana tiriso ya pakatlang.</p> <p>Tiriso ya pakajaanong go tlhalosa dintlha tsa tlhago jaaka di itsege Sekao: 'Letsatsi le wela kwa bophirima'</p> <p>Dirisa masupi jaaka 'go ya kwa' go supa kaelo, 'ka' go supa nako, 'le' go supa kopanelo.</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong/seemong.</b></p> <p>Mafoko a a bonweng ka nako ya puiso ka nosi kgotsa e e kopanetsweng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Malatodi sekao (gana/dumela)</li> <li>Go gokelela ditlhago le megatlana mo mafokong</li> </ul>

**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 2**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE</b></p> <p align="center"><b>5 – 6</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsibogela taelo e e neelwang ka molomo/puo</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latela ditaelo</li> <li>• Go supa go tthaloganya mafoko a taelo</li> <li>• Tlhaloa se se ka diriwang fa ditaelo di sa salwe morago.</li> </ul> <p><b>Ikatisa mo go reetseng le go bua</b> (tlhopa e lengwe go e dirisa letsatsi lengwe le lengwe)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa morumo</li> <li>• Dira motshameko o mokhutshwane wa puo.</li> <li>• Go neela le go sala morago ditaelo/dikaelo.</li> </ul>	<p><b>Go buisa sethangwa sa ditaelo (sekao ditaelo tsa go dira sengwe.)</b></p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, dirisa medumo le methala ya tiriso             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekaseka dintlha tse di totobetseng tsa sethangwa</li> <li>• Sekaseka tatelano ya ditiragalo</li> <li>• Araba dipotso ka ga sethangwa.</li> <li>• Latela ditaelo ka nepagalo.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Go dira tirwana ya tekatlhaloganyo mo sethangweng (sa puo kgotsa go kwalwa)</b></p> <p><b>Ikatisa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisetsa godimo ka kapodiso e e nepagetseng , thelelo, le maikutlo</li> </ul>	<p><b>Go kwala ditaelo tsa resipe ya go dira sengwe o dirisa letlhomeso/foreimi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O dirisa foreimi ka nepagalo.</li> <li>• Kwala dintlha tsa didiriswa</li> <li>• Akaretsa mekgwa ya resipe ka tatelano e e nepagetseng.</li> <li>• Dirisa tlotlofoko e e maleba.</li> <li>• O dirisa pakajaanong.</li> <li>• O peleta mafoko ka nepagalo.</li> <li>• O dirisa thanodi go totobatsa mopeleto.</li> <li>• Tlhagisa tiro o dirisa sebopego se se nepagetseng jaaka setlhogo jalo le jalo.</li> </ul>	<p><b>Mopeleto</b></p> <p>Peleta mafoko a atlwaelegileng o dirisa thanodi e o e itlhametseng.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le polelo</b></p> <p>Go dirisa matlhalosi a felo (fa, fale)</p> <p>Simolola go dirisa madirimatthaedi jaaka: tota, batlile,</p> <p>Pakajaanong</p> <p>Dirisa makopanyi go supa: phapang (mme/fela) lebaka (ka gonne) lebaka (gore)</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong/seemong</b></p> <p>Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo</p>

**TIRO E E TLHOMAMENG: TIRO 4:**

- Sethangwa sa thaeletsano (se le sengwe se se leele le se le sengwe se se khutshwane: 10 Maduo)  
Se kwadisiwe pele ga teko e e tlhomameng.



**MOPHATO 5  
KGWEDITHAR 2**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p style="text-align: center;"><b>DIBEKE</b> 7 –8</p>	<p><b>Go reetsa le go tlotla dikgang gape( tlhopha go tswa mo dikgannyeng tsa sešweng tsa boithamedil/ tsa setso/ maitemogelo ka nosi/ maitlhomomo/ tsa botshelo jwa nnete/ tsa lotso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Araba dipotso.</li> <li>• Araba dipotso tse di masisi jaaka ‘Goreng ba sa....?’ ‘O ne o ka dirang....?’</li> <li>• Neela tsibogo ya gago?</li> <li>• Neelana ka maikutlo le dikakanyo jaaka“ goring go ne go ka se....’</li> </ul> <p><b>Tlotla gape kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlotla ditiragalo ka tatelano e e nepagetseng</li> <li>• KAela ka ga baanelwabagolo.</li> <li>• Go tlotla kgang gape go na le bokao jo bo utlwalang</li> <li>• Neela ka bokhutlho jo bo fapaaneng.</li> <li>• Dirisa dipaka tse di dirisitsweng mo mephatong e e fetileng</li> </ul> <p><b>Ikatisa go reetsa le go bua</b> (Tlhopha e le nngwe e o tla e dirisang letsatsi le letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa morumo.</li> <li>• Dira motshameko o mokhutshwane wa puo.</li> <li>• Tlotla maitemogelo a gago</li> </ul>	<p><b>Buisa dikgang</b> Setlhangwa go tswa mo bukagakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga puiso: bonela pele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho.</li> <li>• Buisetsa dintlha le go dirisa ditemosi tsa mo tirisong go bona bokao.</li> <li>• Go lemoga le go tshwaela ka ga poloto.</li> <li>• Neela mabaka a tiragatso.</li> <li>• Tlhaloganyana tlotlofoko.</li> <li>• Araba dipotso ka ga kgang</li> </ul> <p><b>Go dira tirwana ya tekatlhaloganyano mo setlhangweng (sa puo kgotsa go kwalwa)</b></p> <p><b>Ikatisa go buisa</b></p> <p>Buisetsa godimo ka kapodiso e e nepagetseng , thelelo, le maikutlo</p>	<p><b>Kwala kgang o dirisa letlhomoso/foreimi (kanelo/ tlhaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala ditemana di ka nna nne (4)</li> <li>• Golaganya ditemana o dirisa makopanyi.</li> <li>• O dirisa tlotlofoko le matshwao a puiso ao a ithutileng.</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa go kwala tlhamo. Sekao o dirisa papiso.</li> <li>• Dirisa puo ka nepagalo, mopeleto, matshwao a puiso le go tlhola sekgala mo gare ga ditemana</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding e o itlhametseng yona.</b></p> <p><b>Kwala dipolelo tse mo go tsona o supang bokao jwa mafoko ao.</b></p>	<p><b>Mopeleto</b> O dirisa thanodi go totobatsa bokao le mopeleto wa mafoko. Kgaola mafoko a a maleele go dira a makhutshane a kgaogantswe ka dinokwana. Sekao: mo-tsamaisa-motshameko.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b> Go dirisa mefuta e e farologaneng ya matlhalosi jaaka; (a a kayang kgolo, selo se dirilwe ka eng) Go tlhaloganyana le go itse go dirisa madiri go tlhalosa ditiragalo Go simolola go dirisa ‘Go tshwanetse’ go supa pateletsego. Go simolola go dirisa ‘tla’ go supa maikaelelo. Go simolola go dirisa ‘fa fela’ go supa teseletso</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong/seemong</b></p> <p>Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makedelagongwe( mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang jaaka (metsi/bongola)</li> </ul>

DIBEKE 9 – 10	<b>TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 5: TEKONG E ETLHOMAMENG</b> <b>TSIBOGELONG YA SETLHANGWA (40 MADUO)</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setlhangwa (15 maduo)</li> <li>• setlhangwapono (10 maduo)</li> <li>• Dipopegopuo le melawana ya tiriso (15 maduo)</li> </ul>				
<b>DITIRWANA TSE DI SA TLHOMAMANG</b>					
<b>Ditiro tsa go reetsas le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di fapaneng tsa go reetsa le go bua</li> <li>• Ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di mabapi le COVID-19</li> </ul>		<b>Ditiro tsa go buisa le go lebela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go buisa</li> <li>• Ditirwana tsa go buisetsa godimo</li> <li>• Ditirwana tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditirwana tsa ditlhangwa tse di ikaegileng ka mefuta e le meraro e e tlaotsweng mo kgweditharong</li> </ul>		<b>Ditiro tsa go kwala le go tthagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala</li> <li>• Go bopa ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tllhaletsano</li> <li>• Tllhamo</li> </ul>	
				<b>Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tse di fapaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso.</li> </ul>	

<b>MOPHATONG 5TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 2</b>		
<b>TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b> - Puietsogodimo (20 Maduo) Tiro e e tswelotso go tswa go kgweditharo 1. E tla felelediwa le go rekotiwa mo kgweditharong2.	<b>TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 4: GO KWALA</b> Ditiro tsa tllhaletysamo: 4 tse di khutshwane le 1 e telele (10: maduo) E kwadisiwe pele ga teko e e tllhomameng	<b>TIRO E ETLHOMAMENG: TIRO 5: TSIBOGELONG GO SETLHANGWA (40 MADUO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• setlhangwa sa tekathaloganyo ya puiso (15 maduo)</li> <li>• setlhangwapono (10 maduo)</li> <li>• Tshosobanyo (5 maduo)</li> <li>• Dipopegopuo le melawana ya tiriso (10 maduo)</li> </ul>

<p><b>DIBEKE</b> 1 - 2</p>	<p><b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b></p> <p><b>Reetsa leboko</b></p> <p>Buisa kang go tswamomotsweding go tswa mo padisong /kgotsaFaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisanang ka leboko. (Ka ga se leboko le buang ka sona)</li> <li>• Golaganya le maitemogelo a gago</li> <li>• Tlhophha morumo le morethetho</li> <li>• Neela tsibogelo ya gago (ke a e rata/ ga ke e rate)</li> </ul> <p><b>Reetsa le go neelana ka maipobolo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gakologelwa maitemogelo a gago ka tatelano e e nepagetseng.</li> <li>• Araba dipotso ka se se diragetseng pele, ka se se latelang, jj.</li> </ul>	<p><b>MOPHATO 5 KGWEDITHARO 3</b></p> <p><b>GO BUISA LE GO LEBELA</b></p> <p><b>Buisa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go Tswa mo setlhogong le mo setshwantshong</li> <li>• Dirisa ditogamaano tsa go go buisa, sk. ponelopele, lebelela ditshwantsho ka kelotlhoko, dirisa ditemosi</li> <li>• Buisanang ka setlhogo le dintlhakgolo</li> <li>• Buisanang ka morumo le dipharologanyo (tshwantshanyo)</li> <li>• Tlhagisa maikutlo a a tlhotlhelediwang ke leboko</li> </ul> <p><b>Buisa kang ka dipuisano</b></p> <p>Setlhangwa go tswa mo padisong kgotsa/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhaloganyo ka moo poloto le baanelwa ba ka emelang letlhakore le le rileng la lefatshe.</li> <li>• Araba dipotso ka kang</li> <li>• Tlhophha molaetsa wa kang</li> </ul> <p><b>Dira tirwana go tswa mo setlhangweng sa tekatlhaloganyo (Tiro ya Molomo kgotsa ya go Kwala)</b></p>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b></p> <p><b>Kwala kang e e bonolo e tsenyeleditse dipuisano (Kanelo/ tlhaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala kang e e itumedisang</li> <li>• Kang e nne le matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• Dirisa paka e e nepagetseng</li> <li>• Golaganya dipolelo ka 'le' le 'le fa</li> <li>• Dirisa mefuta ya matshwao a puiso a tsenyeleditse ditsejwana.</li> <li>• Simolola go dirisa dikgato tsa go kwala</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akanya ka dintlha o dirisa, sk. mmapa wa dikakanyo</li> <li>• Kwala setlhangwa sa ntlha</li> <li>• Netefatsa mopeleto</li> <li>• Kwala setlhangwa sa bofelo</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko go ya ka bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj</li> </ul>	<p><b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo o dirisa Thanodi e o e itlhametseng</p> <p>Mafoko a a simololang ka modumo – 'k' o salwa morago ke 'e' kgotsa 'u' . dirisa 'k' go peleta lefoko</p> <p>Dirisa matshwao a puiso ka nepagalo: phegelwana, khutlwana, khutlokhutlo, ditsejwana, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, khutlo.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Tlhama polelo e e bonolo ka go dirisa sediri, lediri, sedirwa, sk, Bongi /o buisa/ buka</p> <p>Simolola go dirisa makopanyi go bontsha lebaka (Fa e le gore, morago)</p> <p>Simolola go dirisa puo-sebui</p> <p>Simolola go lemoga le go dirisa.puo-pegelo</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p>Mafoko a a nopotsweng go tswa setlhangweng se se buisitsweng ka bongwe kgotsa ka ditlhophha.</p>
--------------------------------	---	---	--	---

<p><b>DIBEKE</b></p> <p><b>3 - 4</b></p>	<p><b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b></p> <p><b>Tsaya karolo mo dipuisanong ka setlhogo se se tlwaelegileng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botsa le go araba dipotso</li> <li>• Bontsha tlotlo mo barutwaneng ba bangwe ka go ba reetsa</li> <li>• Rotloetsa ditlhophha go tshegetsa go barutwana ba bangwe.</li> <li>• Dirisa puo e nngwe fa go tlhokega</li> <li>• Botsa le go araba dipotso tse dimmalwa tse di bofitlha, Sk. O tlaa dira eng...?</li> </ul> <p><b>Ikatisetse go reetsa le go bua</b></p> <p>(Tlhophha e le nngwe go ikatisa mo letsatsing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa o rumise</li> <li>• Diragatsa motshameko ka puo e e bonolo</li> <li>• Neela le go sala morago ditaelo/ dikaelo tse di bonolo</li> <li>• Tlotla ka dikgang tsa gago</li> </ul>	<p><b>MOPHATO 5 KGWEDITHARO 3</b></p> <p><b>GO BUISA LE GO LEBELA</b></p> <p><b>Buisa motshameko</b> Buisa kgang go tswamomotsweding go tswa mo padisong /kgotsaFaeleya</p> <p>MetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele gapuiso: ponelopele go tswa mo setlhogong.</li> <li>• Dirisadikgatotsaditogamaan otse di farologaneng tsa puiso: go okola, tlodisamatlhomethalayatiris o le kitso e efetileng</li> <li>• Sekasekadintlhakgolo, baanelwa le maitshetlego</li> <li>• Tlhalosang gore bakwadibadirisapuo le tlotlofokojang go tlhalosapoloto, baanelwa, maikutlo (mowa o orenang) le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• O buisetsagodimo o supa maikutlo</li> </ul> <p><b>Dira tirwana go tswa mo setlhangweng sa tekatlhaloganyo (Tiro ya Molomo kgotsa ya go Kwala)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farologanya ditlhangwa tse di buisitsweng</li> </ul>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b></p> <p><b>Kwala dipuisano/ tiragatso ya dikwalwa ka go dirisa letlhomeso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhophha badiragatsi ba ba maleba</li> <li>• Rulaganya dipuisano le tiragatso ka tatelano.</li> <li>• Dirisa puo-sebui</li> <li>• Dirisa mokgwa o o sa tlwaelegang wa go kwala</li> <li>• Dirisa matshwao a a nepagetseng a puiso, sk. Khutlwana, letshwao la tsiboso, le letshwao la potso.</li> </ul> <p><b>Dirisa ditogamano tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akanya ka dintlhakgolo ka go dirisa mmapa wa dikakakanyo</li> <li>• Tlhagisa setlhangwa sa ntlha</li> <li>• Boeletsa</li> <li>• Tlhotlha diphoso</li> <li>• Tlhagisa setlhangwa se se phepa, se se banalang sa bofelo ka sekgala gareng ga ditemana.</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko go ya ka bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj</li> </ul>	<p><b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b></p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Gokegelela tlhogo 'Di. Ba, Me go bopa bontsi ba, mafoko. sk. Dinku, Batho, Merafe.</p> <p>Dirisa matshwao ka nepagalo: phegelwana, khutlwana, khutlokhutlo, ditsejwana, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, khutlo</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Go dirisa bong mo maineng mangwe (sk. kgomo/ poo)</p> <p>Boeletsa 'o' ka maina.</p> <p>Dirisa mokgwa wa tlwaelo wa madiri (tsamaya, tsamaile)</p> <p>O dirisa puo-sebui le puo-pegelo ka nepagalo.</p> <p>Agelela mo go tlhaloganyeng le go dirisa pakapheti</p> <p>Agelela mo go tlhaloganyeng le go dirisa pakajaanong.</p>
--	---	---	---	--

**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 3**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p align="center"><b>DIBEKE</b></p> <p align="center"><b>5 - 6</b></p>	<p><b>Go reetsa le go tsayakarolomodipuisanong ka gaporojeke e eikaegileng ka thutoyaditlhangwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go reetsatshedimosetso ka gaporojeke</li> <li>Tlotlabarutwanababangweka go bareetsa.</li> <li>Go rotloetsamaloko a setlhopha go tshegetsabarutwanababangwe</li> <li>Go botsa le go araba dipotso</li> <li>Go aroganadikakanyo</li> </ul> <p>Go dirisaletlhomeso go tlhagisadikakanyo/dithulaganyo</p> <p>-Setlhogo</p> <p>-Dintlhakgolo le tsatlaleletso</p> <p>-Patlisiso e etshwanetseng go diriwa</p>	<p><b>Go buisakgang</b></p> <p>Buisa kgang tswamomotsweding, go tswamopadisong/padiyaphaposikg otsaFaeleyaMetswediya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele gapuiso: ponelopele go tswa mo setlhogong.</li> <li>Dirisadikgatotsaditogamaan otse di farologaneng tsa puiso: go okola, tlodisamatlho, methalayatiriso le kitso e efetileng</li> <li>Sekasekadintlhakgolo, baanelwa le maitshetlego</li> <li>Tlhalosang gore bakwadibadirisapuo le tlotlofokojang go tlhalosapoloto, baanelwa, maikutlo (mowa o orenang) le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>O buisetsagodimo o supa maikutlo</li> <li>Tshwaela ka poloto, morero le maitshetlego</li> <li>O neelamabaka ka maitsholo a baanelwa.</li> </ul> <p><b>Dira tirwana go tswa mo setlhangweng sa tekatlhaloganyo (Tiro ya Molomo kgotsa ya go Kwala)</b></p>	<p><b>Kwalolola kgang ka mafoko a gago o dirisa letlhomeso (Kanelo/Tlhaloso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa pakapheti</li> <li>Bontsha ditiragalokgolo</li> <li>Tlotla ditiragalo ka tetelano e e maleba</li> <li>Dirisa thutapuo le mopeleto tse di maleba mmogo le sekgala gareng ga ditemana.</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko go ya ka bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj</li> </ul>	<p><b>Mopeleto</b></p> <p>Peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo ka go dirisa thanodi e o e itlhametseng.</p> <p>Mafoko a a simololang ka 'P' mme a salwa morago ke –o le fa a kapodisega jaaka e kete ke –u, Sk. Podi</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Tlhaloganya le go dirisa mabadi. (buka- dibuka)</p> <p>Agelela mo tirisong ya maemeditota (Sk. Nna, wena, sona, rona, bona)</p> <p>Agelela go tlhaloganya le go dirisa matlhaodi a tshwantshanyo</p> <p>Agelela le go dirisa thuanyisediri</p> <p>Sk. Go na le buka e le nngwe/ Go na le dibuka di le pedi...</p> <p>Dirisa mefuta ya madiri (go nna, nna, o nnile, Nna, e, di, di ne di,</p> <p>Dirisa matshwao a puiso</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p>Mafoko a a nopotsweng go tswa setlhangweng se se buisitsweng ka bongwe kgotsa ka ditlhopha.</p>

<b>DIBEKE 7–8</b>	<b>Tsaya karolo mo dipuisano tsa Porojeke</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisanang ka porojeke</li> <li>• Tlhalosa ka loleme le lengwe fa go le maleba</li> </ul>	<b>Buisa sethangwa ka tatelano</b> sk. Ditaelo tsa porojeke <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhalosa kagego ya porojeke</li> </ul>	<b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala dipolelo ka go dirisa mafoko a mašwa.</li> </ul>	<b>Go dira ka mafoko le dipolelwana</b> Bontsha go tlhaloganya mme o dirise makopanyi o bontsha tlaleletso, tatelano le pharologanyo.
-------------------	---	--	--	--

**MOPHATO 5 KGWEDITHARO 3**

<b>DIKGONO</b>	<b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b>	<b>GO BUISA LE GO LEBELA</b>	<b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b>	<b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b>
----------------	---	------------------------------	--------------------------------	---

<b>DIBEKE 4-8</b>				
-------------------	--	--	--	--

	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6: TIRO YA GO KWALA POROJEKE (40 MADUO)</b></p> <p><b>Kgato 1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso mo porojekeng ya bona)</b></p> <p><b>(10 maduo)</b> <b>Beke 4 - 5</b></p> <p><b>Kgato 2: Go kwala (Barutwana ba tsaya karolo mo go ikwaleleng porojeke. (30 maduo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira ipaakanyetsotiro</li> <li>• Go kwala sethangwa sa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Beke 6</b></p>	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA GO KWALA POROJEKE (20 MADUO)</b></p> <p><b>Kgato 3: Tlhagiso ya molomo (Barutwana ba dira dipatlisiso mo porojekeng ya bona) (20 maduo)</b></p> <p><b>Tlhagiso ya molomo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O dirisa kagego e e tlhomameng: matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• O dirisa kagego e e tlhomameng: matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• O tlhagisakakanyokgolo le mabaka a a e tshegetsang</li> <li>• O tlhagisabosupijwapatlisiso</li> <li>• O supa tiriso e emalebayammele le bokgonijwa go tlhagisa sk. Tebo ya matlho, segalo.</li> <li>• O tsayakarolomodipuisanong.</li> <li>• O nayadipoelo le dipholotse di agang</li> <li>• O tseweletsasentledipuisano.</li> <li>• O supa kelotlhokoyaditshwanelo le maikutlo a batho</li> </ul> <p><b>Simolola ka tiro ya molomo ka kgweditharo ya boraro mme e feleletse ka kgweditharo ya bone fa maduo a rekotiwa.</b></p>
--	--	---



**MOPHATO 5  
KGWEDITHARO 3**

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p><b>DIBEKE</b></p> <p><b>9 - 10</b></p>	<p><b>Reetsa le go bua ka setlhogo se se tswaeleng ka ipaakanyetso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rulaganya le go ipaakanya ka dintlhakgolo</li> <li>• Tlhagisa bonnye dipolelo di le tlhano ka setlhogo</li> <li>• Araba dipotso</li> </ul> <p><b>Ikatisetse go reetsa le go bua</b></p> <p>(Tlhopho e le nngwe go ikatisa mo letsatsing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diragatsa lebaka le le khutshwane kgotsa o rumise</li> <li>• Diragatsa motshameko ka puo e e bonolo</li> <li>• Neela le go sala morago ditaelo/ dikaelo tse di bonolo</li> <li>• Tlotla ka dikgang tsa gago</li> </ul>	<p><b>Buisa setshwantsho pono e le sethangwa sa tshedimotsetso ditshate/dikerafo/ditaekeramo/ditafole o dirisabukakgakololokgotsa le o dirisabukakgakololokgotsa</b></p> <p>FaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <p><b>Pele gapuiso:</b></p> <p>Sekasekadintlhatsabotlhokwa le tse di totobetse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisanang ka kitso ya botlhokwa e e neetsweng mmogo le dintlha tse di tlhaotsweng</li> <li>• Tlhopho dintlha tse di maleba go araba dipotso.</li> </ul> <p><b>Dira tirwana go tswa mo sethangweng sa tekatlhaloganyo (Tiro ya Molomo kgotsa ya go Kwala)</b></p> <p><b>Ikatisetse puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buisetsa kwa godimo ka kapodiso, lebelo le go itlhalosa go go maleba.</li> </ul>	<p><b>Rala/feleletsa o bo o tshwaye sethangwaponong se se bonolo.</b></p> <p>skditshate/dikerafo/ditaekeramo/ditafole.</p> <p>FaeleyaMetswediyaMorutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa tshedimotsetso go tswa mo sethangwaponong kgotsa sethangwa se se kwadilweng.</li> <li>• Rulaganya tshedimotsetso ka botswerere</li> <li>• Tlhagisa tshedimotsetso ka nepagalo</li> <li>• Dirisa matshwao / ditaekeramo tse di maleba</li> </ul> <p><b>Dira tshosobanyo ya sethangwa se se khutshwane ka mmapa wa dikakanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhopho bonnye dintlhakgolo di le tharo</li> <li>• Dirisa kagego e e maleba</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwala dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj</li> </ul>	<p><b>Mopeleto</b></p> <p>Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko</p> <p>Mafoko a a simololang ka 'S' mme a salwa morago ke –e, -i kgotsa –a</p> <p>Sk. Sila, sela, sala</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipoleleo</b></p> <p>Dirisa pakajaanong go tlhalosa nnete ya botlhe.</p> <p>Sk. Letsatsi le wela kwa bophirima</p> <p>Simolola go dirisa mabadi jaaka (nngwe, pedi, jj le lantlha, labobedi, lwa bofelo.</p> <p>Simolola go dirisa marui a maemedi (sk. ya me, ya gago, ya gagwe, tsa rona, tsa bona)</p> <p>Dirisa mefuta ya matlhaodi a a tsenyeletsang bogolo, mogote le a gore dilo di dirilwe ka eng.</p> <p><b>Tlotlofoko mo bokaelong</b></p> <p>Mafoko a a nopotsweng go tswa sethangweng se se buisitsweng ka bongwe kgotsa ka ditlhopho.</p>
<p align="center"><b>DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG</b></p>				

	<p><b>Ditiro tsa go Reetsa le go Bua</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tse di farologaneng tsa GO Reetsa le go Bua</li> <li>• Ditiro tsa Go Reetsa le go Bua tse di ikaegileng ka maemo a Covid 19.</li> </ul>	<p><b>Ditiro tsa go Buisa le go Lebelela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditiro tsa puisetsogodimo</li> <li>• Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlhaotsweng mo kgweditharong.</li> </ul>	<p><b>Ditiro tsa go Kwala le go Tlhagisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Boitlhamedi</li> </ul>	<p><b>Ditiro tsa Dpopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tsa dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong tse di farologaneng</li> </ul>
<p><b>MOPHATO5 SETSWANA PUO-TLAELETSO YA NTLHA TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 3</b></p>				
<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala ka boitlhamedi (40 maduo)</li> </ul> <p>Porojeke e ikaegile ka nngwe ya dikwalo se di buisitsweng:</p> <p><b>Maboko / dinaane / dikgangkhutswe / terama</b></p>		<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhagiso ya molomo ya porojeke (20 maduo)</li> </ul> <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya boraro mme e wediwe mo kgweditharong ya bone fa maduo a rekotiwa.</p> <p><b>Ela tlhoko: Go nne le pharologanyo ya dikwalo goo ralala mephato.</b></p>		

<p style="text-align: center;"><b>DIBEKE</b></p> <p style="text-align: center;">1 - 2</p>	<p><b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b></p> <p><b>Reetsa tlhaloso ya dilo ka puo</b></p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana e tlhagisa mafelo/batho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ela tlhoko tshedimosetso e e maleba go tswa mo kgannyeng, sekao tšhate/tafole</li> <li>Supa go tshwana le go farologana</li> <li>Araba dipotso tsa ka metlha</li> <li>Botsa dipotso tse di maleba le go raba dipotso</li> <li>Go araba le go simolola go araba dipotso tse di bokete jaaka Goreng go ne go sa ...? Eng...? O nagana gore....?</li> <li>Sekaseka dintlha tse di botlhokwa tsa loago e bile di supa botshelo jo bo rulaganeng mokgannyeng.</li> </ul>	<p><b>MOPHATO 5 KGWEDITHARO 4</b></p> <p><b>GO BUISA LE GO LEBELA</b></p> <p><b>Buisa kgang</b></p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, dirisa medumo le metlhala ya tiriso</li> <li>Sekaseka dintlha tse di tofobetseng tsa setlhangwa</li> <li>Sekaseka tatelano ya ditiragalo</li> <li>Supa maitshetlego le baanelwa</li> <li>Go araba le go simolola go araba dipotso tse di gwetlhang jaaka Goreng go ne go sa ...? Eng...? O nagana gore....?</li> <li>Sekaseka dintlha tse di botlhokwa tsa loago e bile di supa botshelo jo bo rulaganeng mokgannyeng.</li> </ul> <p><b>Go dira tirwana ya tekatlhaloganyo mo setlhangweng (sa puo kgotsa go kwalwa)</b></p> <p><b>Go buisa le go rarabolola mafoko a atlhakatlhakantsweng ka bomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa tlotlofoko e e maleba</li> <li>Peleta mafoko ka nepagalo</li> <li>Tlhalosa bokao jwa</li> </ul>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b></p> <p><b>Kwala kgang e e bonolo (tlhaloso kgotsa Kanelo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O dirisa sebopego sa kgang.</li> <li>O dirisa puo ka mokgwa wa boithlamedi/boikakanyetsi o dirisa tlotlofoko e e farologaneng</li> <li>Gokaganya dipolelo ka nepagalo go dira ditemana o dirisa maemedi, makopanyi le go dirisa matshwao a puiso ka nepagalo.</li> <li>O dirisa paka sentle ka gale</li> <li>O dirisa thanodi go netefatsa mopeleto wa mafoko le bokao.</li> </ul> <p><b>Go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kabakanya dikakanyo o dirisa mmepe wa dikakanyo</li> <li>Go kwala setlhangwa sa bofelo</li> <li>Go kwala gape morago ga go bona ditshwaelole dikeletso.</li> </ul> <p><b>Go rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding e o e itlhametseng.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go kwala polelo o dirisa mafoko go supa go tlhaloganyana bokao jwa ona.</li> </ul>	<p><b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b></p> <p><b>Mopeleto</b></p> <p>O peleta sentle mafoko a a tlwaelegileng, o dirisa thanodi e o e itlhametseng.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Go tlhaloganyana le go dirisa maina a a mo bontsing fela jaaka (metsi)</p> <p>Go simolola go tlhaloganyana go dirisa sentle maina jaaka metsi.</p> <p>Go agelela mo go tlhaloganyeng tiriso ya maemeditho jaaka nna, wena, rona, bona)</p> <p>Go dirisa mefuta e e farologaneng ya matlhaodi jaaka a a supang (bogolo, gore selo se dirilwe ka eng?)</p> <p><b>Tiriso ya tlotlofoko mo seemong/bokaong</b></p> <p>Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo</p>
---	--	---	--	--

<p style="text-align: center;"><b>DIBEKE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>3 - 4</b></p>	<p><b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b></p> <p><b>Go tsaya karolo mo ditshekatshkong tsa mo phaposing</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go sekasekwa ditlhogo tse di tlwaelegeng go akarediwa le tse di tswang mo dirutweng tse dingwe.</li> <li>O dirisa kgato e e kwa godimo ya go akanya jaaka, sekaseka ditshiamelo/go se nngeng teng ga ditshiamelo, neela dikakanyo tsa gago</li> <li>O dirisa dintlha le tlotlofoko go tswa mo dirutweng tse dingwe.</li> <li>Go neelana sebakamo thefosanong ya dikakanyo le go supa tlotlo go dikakanyo tsa barutwana mmogo ka wena.</li> </ul> <p><b>Go ikatisa mo go reetseng le go bua</b></p> <p>(Tlhopho e le nngwe e o tla e dirisang letsatsi le letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa morumo.</li> <li>Dira motshameko o mokhutshwane wa puo.</li> <li>Go neela le go diragatsa ditaelo/dikaelo tse di bonolo</li> <li>Tlotla maitemogelo a gago</li> </ul>	<p><b>MOPHATO 5 KGWEDITHARO 4</b></p> <p><b>GO BUISA LE GO LEBELA</b></p> <p><b>Go buisa setlhangwa jaaka makasine, athikele kgotsa dikgang.</b></p> <p>Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: bonelapele se setlhangwa se leng ka ga sonaka go se sekasekela pele.</li> <li>Dirisa maano a go buisa jaaka go okola le go tlotlisa matlho.</li> <li>Araba dipotso.</li> <li>Sekaseka dintlhakgolo le dintlha tse di totobetseng.</li> <li>Go tlhaloganya thulaganyo ya selthangwa sa tshedimosetsosa media.</li> </ul> <p><b>Go dira tirwana ya tekatlhaloganyo mo setlhangweng (sa puo kgotsa go kwalwa)</b></p> <p><b>Ikatisa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisetsa godimo ka kapodiso e e maleba le thelelo le go supa maikutlo</li> </ul>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b></p> <p><b>Go kwala setlhangwa sa tshedimosetso o dirisa foreimi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopho setlhogo se se maleba.</li> <li>Akaretsa tshedimosetso e e maleba.</li> <li>Akaretsa tshedimosetso e e ka ga ditshiamelo/go tlhoka ditshiamelo</li> <li>Rulaganya ditshiamelo le go tlhoka ditshiamelo mo tafoleng.</li> </ul> <p>O dirisa go kwala ka mokgwa o o latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabakanya dikakanyo o dirisa mmepe wa dikakanyo.</li> <li>Kwala setlhangwa sa ntlha.</li> <li>Kwala gape morago ga go bona dipoelo le dikeletso.</li> </ul> <p><b>Thala/Tlhama phousetara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akaretsa tshedimosetso e e maleba.</li> <li>Akaretsa setshwantsho.</li> <li>Dirisa bogolo/bonnye jo bo maleba jwa go gatisa sentle.</li> <li>Tlhagisa setlhangwa sa bofelo se se rulaganeng sentle e bile se le phepha.</li> </ul> <p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding e o e ithametseng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwala dipolelo tse di nang le ditlhaloso go supa fa o a</li> </ul>	<p><b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b></p> <p><b>Mopeleto</b></p> <p>Dirisa thanodi go bona bokao jwa mafoko le mopeleto wa ona</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo</b></p> <p>Go dira ka mafoko a a nang le bontsi fela jaaka metsi, madi, jj</p> <p>Go agelela mo tirisong ya masupi jaaka: se, seo, sele, tsele, tse)</p> <p>Go dirisa mefuta e e farologaneng ya matlhaodi jaaka a a supang (bogolo, gore selo se dirilwe ka eng?</p> <p>Go simolola go dirisa madiri ka mokgwa o o sa tlwaelegang e e farologaneng jaaka: siana. Siane.</p>
--	--	---	---	--

<p><b>DIBEKE</b> 5- 6</p>	<p><b>GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)</b></p> <p><b>Tsaya karolo mo ditshekatshekong tsa mo phaposing.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go botsa le go araba dipotso</li> <li>Go supa tlotlo go barutwana ka wena.</li> <li>Go ba reetsa le go ba rotloetsa go bua.</li> </ul> <p>Go tsaya karolo mo tshekatshekong ya ditlhogo tse di sa tlwaelegang jaaka: go nna le maitlhommo ka go tthalosa se o ka se dirang fa o ne o beilwe mo seemong se se rileng jaaka: o ne o ka dira eng ka R100.00 fa o ne o ka e newa?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopho diteng tse di maleba.</li> </ul>	<p><b>MOPHATO 5 KGWEDITHARO 3</b></p> <p><b>GO BUISA LE GO LEBELA</b></p> <p><b>Buisa sethangwa sa tshedimisetso go tswa mo dirutweng tse dingwe tsa kharikhulamo</b> jaaka: pegelo e khutshwane, tlhaloso go tswa kwa serutweng se sengwe.</p> <p>Sethangwa go tswa mo bukakgakololong kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao go okola, go tlotlota matlho.</li> <li>Ela tlhoko seabe se ditshwantsho le botsaaditshwantsho di se tlišang mo go atoloseng bokao.</li> <li>Araba dipotso ka ga sethangwa.</li> <li>Sobokanya temana.</li> </ul> <p><b>Go dira tirwana ya tekatlhaloganyo mo sethangweng (sa puo kgotsa go kwalwa)</b></p> <p><b>Go buisa le go tlhaloganya phousetara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: sekaseka ditshwantsho.</li> <li>Ranolola tshedimisetso.</li> <li>Sekaseka mosola wa sethangwa.</li> <li>Senola tiriso nwe ya puo.</li> <li>Sekaseka maano a botlhanyi le kgatiso le mmala le bogolo/bonnye jwa fonto tse di dirisitsweng mo</li> </ul>	<p><b>GO KWALA LE GO TLHAGISA</b></p> <p><b>Tlhama phousetara.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akaretsa tshedimisetso e e maleba</li> <li>Akaretsa setshwantsho.</li> <li>Dirisa mefuta ya kgatiso ka tsenelelo.</li> <li>Tlhagisa sethangwa sa bofelo se se phepha e bile se bonala sentle.</li> </ul> <p><b>Kwala sethangwa sa tshedimisetso o dirisa foreimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhopho tshedimisetso e e maleba.</li> <li>Akaretsa tšhate, kerafo, kgotsa taekeramo mo go tshwanetseng.</li> <li>Kwala ditemana di le pedi go ya go di le tharo.</li> <li>Dirisa dintlha tse di maleba le go di rulaganya sentle.</li> <li>O dirisa mopeleto le tiriso ya matshwao a puo sentle.</li> <li>O dirisa makopanyi sentle.</li> </ul> <p><b>Go kwala.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O kwala sethangwa sa ntlha</li> <li>Boeletsa</li> <li>Tlhotlha diphoso</li> <li>Kwala sethangwa sa bofelo</li> <li>Tlhagisa sethangwa se se phepha e bile se buisega le go bonalasetle.</li> </ul>	<p><b>DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO</b></p> <p><b>Mopeleto.</b></p> <p>Dirisa thanodi go totobatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Bongwe le bontsi jwa mafoko.</p> <p><b>Go dira ka mafoko le dipolelo.</b></p> <p>Go bopa tiriso ya makopanyi o supa bokao le maikaelelo.</p> <p>O dirisa matlhalosi a mokgwa jaaaka: ka bonako, ka iketslo.)</p> <p>Pakatlang: dirisa ' e tla' go supa gore sengwe se tla diragala. Sekao: 'Go tla nna le pula ya matlakadibe gompiano'</p> <p>Pakajaanong-tsewedi sekao ' O a buisa'.</p> <p>Dirisa pakapheti.</p> <p><b>Tlotlofoko mo tirisong/seemong</b></p> <p>Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka kopanelo</p>
-------------------------------	--	---	--	--

MOPHATO 5 KGWEDITHARO 4			
DIBEKE 5- 6	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: Tiroyamolomo (20 maduo) Tiro e etsweletso go tswakwakgweditharongya 3. E tlafelelediwa le go rekotiwamokgweditharongya 4		TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 8: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE: (10 maduo)
DIBEKE 7 - 8	-	Poeletso	-
DIBEKE 9- 10	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKO E E TLHOKOMETSWENG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (40 maduo)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso1: Tekatthaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (Maduo 15)</li> <li>• Potso 2: Tshekatsheko ya setshwantsho (maduo 10)</li> <li>• Potso 3: Go kwala tshosobanyo (maduo 5)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 10)</li> </ul>		
<b>DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG</b>			
	<b>Ditiro tsa go Reetsa le go Bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tse di farologaneng tsa GO Reetsa le go Bua</li> <li>• Ditiro tsa Go Reetsa le go Bua tse di ikaegileng ka maemo a Covid 19.</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go Buisa le go Lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go buisa</li> <li>• Ditiro tsa puisetso godimo</li> <li>• Ditiro tsa tekatthaloganyo ya puiso</li> <li>• Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo di le tharo tse di tlaotsweng mo kgweditharong</li> </ul>	<b>Ditiro tsa go Kwala le go Tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikgato tsa go kwala</li> <li>• Ditemana</li> <li>• Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>• Tlhamo</li> <li>• Boitlhamedi</li> </ul>
	<b>Ditiro tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditiro tsa dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong tse di farologaneng</li> </ul>		
<b>MOPHATO 5 SETSWANA PUO- TLALELETSO YA NTLHA TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 4</b>			



	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Puissetsogodimo (20 maduo)</b></li> </ul> <p>Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya boraro mme e wediwe mo kgweditharong ya bone fa maduo a rekotiwa.</p>	<p><b>FORMAL ASSESSMENT TASK 8:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ditlhangwa tsa Tirisano: (2 tse di khutshwanekgotsa 1 se se leele: 10 maduo)</b></li> </ul> <p>E kwalwa pele ga teko</p>	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 9: TEKO</b></p> <p><b>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (40 maduo)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Potso1: Tekatlhaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (Maduo 15)</b></li> <li>• <b>Potso 2: Tshekatsheko ya setshwantsho (maduo 10)</b></li> <li>• <b>Potso 3: Go kwala tshosobanyo (maduo 5)</b></li> <li>• <b>Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 10)</b></li> </ul>
--	--	--	---